



education

Department:
Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**NATIONAL
SENIOR CERTIFICATE**

MOPHATO 12

SETSWANA PUO YA GAE (HL)

PAMPIRI YA BORARO (P3)

NGWANATSELE 2008

MADUO: 100

NAKO: 2½ diura

Pampiri e, e na le ditsebe di le 6.


DITAELO

1. Pampiri e, e arogantswe ka dikarolo di le THARO e leng A, B le C.
KAROLO YA A: Tlhamo (50)
KAROLO YA B: Ditlhangwa tse dileele tsa tirisano gammogo le ditlhangwa tse di dirisang mekgwa e e farologaneng ya tlhaeletsano. (30)
KAROLO YA C: Ditlhangwa tse dikhutshwane tsa tirisano/tshupetso/tshedimosetso/pono/gammogo le ditlhangwa tse di dirisang mekgwa e e farologaneng ya tlhaeletsano. (20)
2. Baithuti ba tshwanetse go araba potso e le NNGWE go tswa mo karolong nngwe le nngwe.
3. Karolo nngwe le nngwe e simololwe mo tsebeng e ntšhwa mme kwa bokhutlong jwa karabo moithuti a thalele.
4. Tlogela mola mo magareng a dikarolo tsa gago.
5. Kwala sentle ka mokwalo o o buisegang.
6. Tlhokomela mopeleto le popego ya dipolelo.
7. Baithuti ba tla abelwa maduo a go dira lenaneo la thulaganyo, go tsereganya le go buisa tiro ya bona pele ba araba dipotso.

KAROLO YA A: TLHAMO**POTSO 1**

Kwala tlhamo ya boleele jwa mafoko a a ka nnang 400 – 450 ka NNGWE fela ya ditlhogo kgotsa ditshwantsho tse di neilweng. Fa o dirisa setshwantsho go kwala tlhamo, o neele setlhogo.

- 1.1 Leba setshwantsho se se fa tlase, mme morago o kwale tlhamo ka ga sona.



[Mmampodi, MR Phure le ba bangwe]

[50]

KGOTSA

- 1.2 Ka tlhagolela mookana ya re o gola wa ntlhaba.

[50]

KGOTSA

- 1.3 Go itseela molao mo matsogong ga baagi go otlhaya disenyi go siame. Dumela kgotsa o ganetse setlhogo, mme o neele mabaka a a utlwalang.

[50]

KGOTSA

- 1.4 Fa ba ka ntlhopha go nna Moporesitente wa Aforika Borwa.

[50]

KGOTSA

- 1.5 Mmê motsadi wa me, o gaisa bommê botlhe.

[50]

1.6 Leba setshwantsho se se latelang, mme o tlhalose se se se thagisang.




[Mmampodi, MR Phure le ba bangwe] [50]

PALOGOTLHE YA KAROLO YA A: 50

KAROLO YA B: DITLHANGWA TSE DILEELE TSA TIRISANO**POTSO 2**

Araba potso e le NNGWE fela mo karolong e. Karabo e nne boleele jwa mafoko a a ka nnang 180 – 200 (diteng fela).

- 2.1 Sekaseka setshwantsho se se latelang mme morago o kwalele molaodi wa Molao le Tolamo **lekwalo** gore go tokafadiwe melao le kotlhao ya disenyi tse di etegelang mo nageng.



[Mampodi, DD Lephoto]

[30]

KGOTSA

- 2.2 Go phasaladitswe tiro ya mogokgo kwa sekolong se o dirang mo go sona. Jaaka motlatsamogokgo, kwala **lekwaloikitsiso** le o tla le romelang gammogo le kopo ya gago ya tiro e.

[30]

KGOTSA

- 2.3 Dikotsi tsa tsela di kgaola matshelo a bapalami le batsamayakadinao, ka ntlha ya kgweetso e e botlhaswa le nnotagi. Kwalela molaodimogolo kgotsa Tona ya Pabalesego le Tshireletso **memorantamo** o mo go ona o ngongoregelang se.

[30]

KGOTSA

- 2.4 O mokwaledi wa mokgatlo wa bašwa mo tikologong ya gaeno. Kwala **lenaneotema le metsotso** ya kopana ya mokgatlo wa bašwa e e neng e tshwerwe fa gautshwane mabapi le petelelo e e tsentseng letsogo ya masea le bana. [30]

PALOGOTLHE YA KAROLO YA B: 30

KAROLO YA C: DITLHANGWA TSE DIKHUTSHWANE TSA TIRISANO

POTSO 3

Araba potso e le NNGWE fela mo karolong e. Karabo e nne boleele jwa mafoko a a ka nnang 100 – 120.

- 3.1 O nnile le malatsi a a sa jeseng diwelang ka ntsalao a ne a tseelwa mogala wa letheke (selula) le go bolawa setlhogo ke setlhotshwana sa basimane fa a ne a tswa ikatisong ya mmimo wa bašwa mo tikologong ya gaeno. Kwala **bukatsatsi** e mo go yona o anelang ditiragalo tsa malatsi a le matlhano, go simolola Labobedi o a bolailweng ka ona go fitlha Lamatthatso o a neng a bolokwa ka ona. [20]

KGOTSA

- 3.2 O modiri mo setlamong sengwe se se neelang baithuti ba Materiki dibasari. Kwalela Tlhogo ya Lefapha la Dipuo la sekolo sengwe **tshedimose** **tsela** ya go tla kwa dikantorokgolong tsa setlamo sa gago ka baithuti bangwe ba gagwe ba tlhophilwe go tla dipotsotherisanong gona. [20]

KGOTSA

- 3.3 O morekisi wa merogo le maungo mo kgaolong ya lona. Kwala **kitsiso e e tla phatlaladiwang** e mo go yona o itsiseng batho ka ga kgwebo ya gago. [20]

PALOGOTLHE YA KAROLO YA C: 20

PALOGOTLHE: 100